

**Table 4.1
Sampling Rationale for September 2004**

Well ID	Sampling														
	Sep-01	Dec-01	Mar-02	Jun-02	Sep-02	Dec-02	Mar-03	Jun-03	Sep-03	Dec-03	Mar-04	Jun-04	Sep-04	Frequency:	
DOM-2	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
FO-8	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
FO-17	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
FO-22	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
FO-J1	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
HS-2	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
HS-3	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
I10-2	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
I10-4	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
I10-5	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
I10-7	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
JW-6	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
JW-7	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
JW-8	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
JW-9	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
JW-9-A2*	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed
JW-12	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
JW-13	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
JW-14	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
JW-26	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
JW-27	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
JW-28	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
JW-29	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
JW-30	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
LS-1	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
LS-2	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
LS-2/LS-3-A1	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
LS-3	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually
LS-2/LS-3-A2	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually

Red VOCs detected are greater than 90% of the MCL. Monthly sampling, followed by quarterly sampling after GAC installation.

Orange VOCs detected are greater than 80% of the MCL. The well will be placed on a monthly sampling schedule.

Yellow VOCs detected are less than 80% of the MCL (<4.0 ppb and >0.11 ppb for PCE & <4.0 ppb >0.14 ppb for TCE). Four quarters of concentrations below the MDL detections will be necessary to remove the well from quarterly sampling.

Light Blue This well has a GAC filtration unit installed by CSSA. Post GAC samples are collected every six months.
A1 - after GAC canister #1
A2 - after GAC canister #2
*JW-9-A2 is the well owner's filtration system, not a CSSA-installed GAC.

Yes To be sampled in September 2004

FT First event for sampling by CSSA.

NS Not sampled for that event.

Green No VOCs detected. Sample on an as needed basis.

**Table 4.1
Sampling Rationale for September 2004**

Well ID	Sep-01	Dec-01	Mar-02	Jun-02	Sep-02	Dec-02	Mar-03	Jun-03	Sep-03	Dec-03	Mar-04	Jun-04	Sep-04	Sampling
														Frequency:
LS-4													Yes	Qtrly, 1 year thru Jun 05
LS-5													Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
LS-6													Yes	Qtrly, 1 year thru Jun 05
LS-6-A2				NS		NS		NS		NS		NS	Yes	Bi-annually (Mar & Sept)
LS-7													Yes	Qtrly, 1 year thru Jun 05
LS-7-A2				NS		NS		NS		NS		NS	Yes	Bi-annually (Mar & Sept)
OFR-1	NS												Yes	Qtrly, 1 year thru Jun 05
OFR-2	NS	NS											Yes	Qtrly, 1 year thru Jun 05
OFR-3													Yes	Qtrly, 1 year thru Jun 05
OFR-3-A2	NS	NS		NS		NS		NS		NS		NS	Yes	Bi-annually (Mar & Sept)
OFR-4	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS		NS		NS	NS	As needed, once annually
RFR-3	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS				Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 04
RFR-4	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS		NS	NS	As needed, once annually
RFR-5	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS		NS	NS	As needed, once annually
RFR-6		NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS	As needed, once annually
RFR-7		NS	NS		NS	NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS	As needed, once annually
RFR-8		NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS		NS	NS	As needed, once annually
RFR-9			NS		NS	NS	NS		NS	NS		NS	Yes	As needed, once annually
RFR-10													Yes	Qtrly, 1 year thru Jun 05
RFR-10-A2				NS		NS		NS		NS		NS	Yes	Bi-annually (Mar & Sept)
RFR-10-B2				NS	NS	NS	NS	NS		NS		NS	Yes	Bi-annually (Mar & Sept)
RFR-11													Yes	Qtrly, 1 year thru Jun 05
RFR-11-A2				NS		NS		NS		NS		NS	Yes	Bi-annually (Mar & Sept)
RFR-12													Yes	Qtrly, 1 year thru Jun 05

Total samples to collect September 2004: 0
 Total Pre GAC 33
 Total Post GAC 6
 First Time Samples 0
 Total number of samples: 39

Red VOCs detected are greater than 90% of the MCL. Monthly sampling, followed by quarterly sampling after GAC installation.

Orange VOCs detected are greater than 80% of the MCL. The well will be placed on a monthly sampling schedule.

Yellow VOCs detected are less than 80% of the MCL (<4.0 ppb and >0.11 ppb for PCE & <4.0 ppb >0.14 ppb for TCE). Four quarters of concentrations below the MDL detections will be necessary to remove the well from quarterly sampling.

Light Blue This well has a GAC filtration unit installed by CSSA. Post GAC samples are collected every six months.
 A1 - after GAC canister #1
 A2 - after GAC canister #2
 *JW-9-A2 is the well owner's filtration system, not a CSSA-installed GAC.

Yes To be sampled in September 2004

FT First event for sampling by CSSA.

NS Not sampled for that event.

Green No VOCs detected. Sample on an as needed basis.